विकिस्रोतः

ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ 03/അധ്യായഃ 17

< ദേവീഭാഗവതപുരാണമ് | സ്കന്ധഃ 03

വിശ്വാമിത്രകഥോത്തരം രാജപുത്രസ്യ കാമബീജപ്രാപ്തിവർണനമ്

വ്യാസ ഉവാച

ഇത്യാകർണ്യ വചസ്തസ്യ മുനേസ്തത്രാവനീപതിഃ .

മന്ത്രിവൃദ്ധം സമാഹൂയ പപ്രച്ഛ തമതന്ദ്രിതഃ .. 1 ..

കിം കർതവ്യം സുബുദ്ധേഽത്ര മയാഽദ്യ വദ സുവ്രത .

ബലാന്നയാമി താം കാമം സപുത്രാഞ്ച സുഭാഷിണീമ് .. 2 ..

രിപുരല്പോഽപി നോപേക്ഷ്യഃ സർവഥാ ശുഭമിച്ഛതാ .

രാജയക്ഷ്മേവ സംവൃദ്ധോ മൃത്യവേ പരികല്പയേത് .. 3 ..

നാത്ര സൈന്യം ന യോദ്ധാസ്തി യോ മാമത്ര നിവാരയേത് .

ഗൃഹീത്വാ ഹന്മി തം തത്ര ദൗഹിത്രസ്യ രിപും കില .. 4 ..

നിഷ്കണ്ടകം ഭവേദ്രാജ്യം യതാമ്യദ്യ ബലാദഹമ് .

ഹതേ സുദർശനേ നൂനം നിർഭയോഽസൗ ഭവേദിതി .. 5 ..

പ്രധാന ഉവാച

സാഹസം ന ഹി കർതവ്യം ശ്രുതം രാജൻ മുനേർവചഃ .

വിശ്വാമിത്രസ്യ ദൃഷ്ടാന്തഃ കഥിതസ്തേന മാരിഷ .. 6 ..

പുരാ ഗാധിസുതഃ ശ്രീമാന്വിശ്വാമിത്രോഽതിവിശ്രുതഃ .

വിചരൻസ നൃപശ്രേഷ്ഠോ വസിഷ്ഠാശ്രമമഭ്യഗാത് .. 7 ..

നമസ്കൃത്യ ച തം രാജാ വിശ്വാമിത്രഃ പ്രതാപവാൻ .

ഉപവിഷ്ടോ നൃപശ്രേഷ്ഠോ മുനിനാ ദത്തവിഷ്ടരഃ .. 8 ..

നിമന്ത്രിതോ വസിഷ്ഠേന ഭോജനായ മഹാത്മനാ .

സസൈന്യശ്ച സ്ഥിതോ രാജാ ഗാധിപുത്രോ മഹായശാഃ .. 9 ..

നന്ദിന്യാ്ഽസാദിതം സർവം ഭക്ഷ്യഭോജ്യാദികം ച യത് .

ഭുക്ത്വാ രാജാ സസൈന്യശ്ച വാഞ്ഛിതം തത്ര ഭോജനമ് .. 10 ..

പ്രതാപം തഞ്ച നന്ദിന്യാഃ പരിജ്ഞായ സ പാർഥിവഃ .

യയാചേ നന്ദിനീം രാജാ വസിഷ്ഠം മുനിസത്തമമ് .. 11 ..

വിശ്വാമിത്ര ഉവാച

മുനേ ധേനുസഹസ്രം തേ ഘടോധ്നീനാം ദദാമ്യഹമ് .

നന്ദിനീം ദേഹി മേ ധേനും പ്രാർഥയാമി പരന്തപ .. 12 ..

വസിഷ്ഠ ഉവാച

ഹോമധേനുരിയം രാജന്ന ദദാമി കഥഞ്ചന .

സഹസ്രഞ്ചാപി ധേനൂനാം തവേദം തവ തിഷ്ഠതു .. 13 ..

വിശ്വാമിത്ര ഉവാച

അയുതം വാഥ ലക്ഷ്യം വാ ദദാമി മനസേപ്സിതമ് .

ദേഹി മേ നന്ദിനീം സാധോ ഗ്രഹീഷ്യാമി ബലാദഥ .. 14 ..

വസിഷ്ഠ ഉവാച

കാമം ഗൃഹാണ നൃപതേ ബലാദദ്യ യഥാരുചി .

നാഹം ദദാമി തേ രാജൻസ്വേച്ഛയാ നന്ദിനീം ഗൃഹാത് .. 15 ..

തച്ഛ്രുത്വാ നൃപതിർഭൃത്യാനാദിദേശ മഹാബലാൻ .

നയധ്വം നന്ദിനീം ധേനും ബലദർപസുസംസ്ഥിതാഃ .. 16 ..

തേ ഭൃത്യാ ജഗൃഹുസ്താം തു ഹഠാദാക്രമ്യ യന്ത്രിതാമ് .

വേപമാനാ മുനിം പ്രാഹ സുരഭിഃ സാശ്രുലോചനാ .. 17 ..

മുനേ ത്യജസി മാം കസ്മാത്കർഷയന്തി സുയന്ത്രിതാമ് .

മുനിസ്താം പ്രത്യുവാചേദം ത്യജേ നാഹം സുദുഗ്ധദേ .. 18 ..

ബലാന്നയതി രാജാ്ഽസൗ പൂജിതോ്ഽദ്യ മയാ ശുഭേ .

കിം കരോമി ന ചേച്ഛാമി ത്യക്തും ത്വാം മനസാ കില .. 19 ..

ഇത്യുക്താ മുനിനാ ധേനുഃ ക്രോധയുക്താ ബഭൂവ ഹ .

ഹമ്ഭാരവം ചകാരാശു ക്രൂരശബ്ദം സുദാരുണമ് .. 20 ..

ഉദ്ഗതാസ്തത്ര ദേഹാത്തു ദൈത്യാ ഘോരതരാസ്തദാ .

സായുധാസ്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി ബ്രുവന്തഃ കവചാവൃതാഃ .. 21 ..

സൈന്യം സർവം ഹതം തൈസ്തു നന്ദിനീ പ്രതിമോചിതാ .

ഏകാകീ നിർഗതോ രാജാ വിശ്വാമിത്രോ്ഽതിദുഃഖിതഃ .. 22 ..

ഹന്ത പാപോ്ഽതിദീനാത്മാ നിന്ദൻ ക്ഷാത്രബലം മഹത് .

ബ്രാഹ്മം ബലം ദുരാരാധ്യം മത്വാ തപസി സംസ്ഥിതഃ .. 23 ..

തപ്ത്വാ ബഹൂനി വർഷാണി തപോ ഘോരം മഹാവനേ .

ഋഷിത്വം പ്രാപ ഗാധേയസ്ത്യക്ത്വാ ക്ഷാത്രം വിധിം പുനഃ .. 24 ..

തസ്മാത്ത്വമപി രാജേന്ദ്ര മാ കൃഥാ വൈരമദ്ഭുതമ് .

കുലനാശകരം നൂനം താപസൈഃ സഹ സംയുഗമ് .. 25 ..

മുനിവര്യം വ്രജാദ്യ ത്വം സമാശ്വാസ്യ തപോനിധിമ് .

സുദർശനോ്ഽപി രാജേന്ദ്ര തിഷ്ഠത്വത്ര യഥാസുഖമ് .. 26 ..

ബാലോ്ഽയം നിർധനഃ കിം തേ കരിഷ്യതി നൃപാഹിതമ് .

വൃഥാ തേ വൈരഭാവോ്ഽയമനാഥേ ദുർബലേ ശിശൗ .. 27 ..

ദയാ സർവത്ര കർതവ്യാ ദൈവാധീനമിദം ജഗത് .

ഈർഷ്യയാ കിം നൃപശ്രേഷ്ഠ യദ്ഭാവ്യം തദ്ഭവിഷ്യതി .. 28 ..

വജ്രം തൃണായതേ രാജൻ ദൈവയോഗാന്ന സംശയഃ .

തൃണം വജ്രായതേ ക്വാപി സമയേ ദൈവയോഗതഃ .. 29 ..

ശശകോ ഹന്തി ശാർദൂലം മശകോ വൈ തഥാ ഗജമ് .

സാഹസം മുഞ്ച മേധാവിൻ കുരു മേ വചനം ഹിതമ് .. 30 ..

വ്യാസ ഉവാച

തച്ഛ്രുത്വാ വചനം തസ്യ യുധാജിന്നൃപസത്തമഃ .

പ്രണമ്യ തം മുനിം മൂർഘ്നാ ജഗാമ സ്വപുരം നൃപഃ .. 31 ..

മനോരമാഽപി സ്വസ്ഥാഽഭൂദാശ്രമേ തത്ര സംസ്ഥിതാ .

പാലയാമാസ പുത്രം തം സുദർശനമൃതവ്രതമ് .. 32 ..

ദിനേ ദിനേ കുമാരോഽസൗ ജഗാമോപചയം തതഃ .

മുനിബാലഗതഃ ക്രീഡന്നിർഭയഃ സർവതഃ ശുഭഃ .. 33 ..

ഏകസ്മിൻസമയേ തത്ര വിദല്ലം സമുപാഗതമ് .

ക്ലീബേതി മുനിപുത്രസ്തമാമന്ത്രയത്തദന്തികേ .. 34 ..

സുദർശനസ്തു തച്ഛ്രുത്വാ ദധാരൈകാക്ഷരം സ്ഫുടമ് .

അനുസ്വാരയുതം തച്ച പ്രോവാചാപി പുനഃ പുനഃ .. 35 ..

ബീജം വൈ കാമരാജാഖ്യം ഗൃഹീതം മനസാ തദാ .

ജജാപ ബാലകോഽത്യർഥം ധൃത്വാ ചേതസി സാദരമ് .. 36 ..

ഭാവിയോഗാന്മഹാരാജ കാമരാജാഖ്യമദ്ഭുതമ് .

സ്വഭാവേനൈവ തേനേത്ഥം ഗൃഹീതം ബാലകേന വൈ .. 37 ..

തദാഽസൗ പഞ്ചമേ വർഷേ പ്രാപ്യ മന്ത്രമനുത്തമമ് .

ഋഷിച്ഛന്ദോവിഹീനഞ്ച ധ്യാനന്യാസവിവർജിതമ് .. 38 ..

പ്രജപന്മനസാ നിത്യം ക്രീഡത്യപി സ്വപിത്യപി .

വിസസ്മാര ന തം മന്ത്രം ജ്ഞാത്വാ സാരമിതി സ്വയമ് .. 39 ..

വർഷേ ചൈകാദശേ പ്രാപ്തേ കുമാരോഽസൗ നൃപാത്മജഃ .

മുനിനാ ചോപനീതോഽഥ വേദമധ്യാപിതസ്തഥാ .. 40 ..

ധനുർവേദം തഥാ സാങ്ഗം നീതിശാസ്ത്രം വിധാനതഃ .

അഭ്യസ്താഃ സകലാ വിദ്യാസ്തേന മന്ത്രബലാദിനാ .. 41 ..

കദാചിത്സോഽപി പ്രത്യക്ഷം ദേവീരൂപം ദദർശ ഹ .

രക്താമ്ബരം രക്തവർണം രക്തസർവാങ്ഗഭൂഷണമ് .. 42 ..

ഗരുഡേ വാഹനേ സംസ്ഥാം വൈഷ്ണവീം ശക്തിമദ്ഭുതാമ് .

ദൃഷ്ട്വാ പ്രസന്നവദനഃ സ ബഭൂവ നൃപാത്മജഃ .. 43 ..

വനേ തസ്മിംസ്ഥിതഃ സോഽഥ സർവവിദ്യാർഥതത്ത്വവിത് .

മാതരം സേവമാനസ്തു വിജഹാര നദീതടേ .. 44 ..

ശരാസനഞ്ച സമ്പ്രാപ്തം വിശിഖാശ്ച ശിലാശിതാഃ .

തൂണീരകവചം തസ്മൈ ദത്തം ചാമ്ബികയാ വനേ .. 45 ..

ഏതസ്മിൻസമയേ പുത്രീ കാശിരാജസ്യ സുപ്രിയാ .

നാമ്നാ ശശികലാ ദിവ്യാ സർവലക്ഷണസംയുതാ .. 46 ..

ശുശ്രാവ നൃപപുത്രം തം വനസ്ഥഞ്ച സുദർശനമ് .

സർവലക്ഷണസമ്പന്നം ശൂരം കാമമിവാപരമ് .. 47 ..

ബന്ദീജനമുഖാച്ഛ്രുത്വാ രാജപുത്രം സുസങ്ഗതമ് .

ചകമേ മനസാ തം വൈ വരം വരയിതും ധിയാ .. 48 ..

സ്വപ്നേ തസ്യാഃ സമാഗമ്യ ജഗദമ്ബാ നിശാന്തരേ .

ഉവാച വചനം ചേദം സമാശ്വാസ്യ സുസംസ്ഥിതാ .. 49 ..

വരം വരയ സുശ്രോണി മമ ഭക്തഃ സുദർശനഃ .

സർവകാമപ്രദസ്തേഽസ്തു വചനാന്മമ ഭാമിനി .. 50 ..

ഏവം ശശികലാ ദൃഷ്ട്വാ സ്വപ്നേ രൂപം മനോഹരമ് .

അമ്ബായാ വചനം സ്മൃത്വാ ജഹർഷ ഭൃശഭാമിനീ .. 51 ..

ഉത്ഥിതാ സാ മുദാ യുക്താ പൃഷ്ടാ മാത്രാ പുനഃ പുനഃ .

പ്രമോദേ കാരണം ബാലാ നോവാചാതിത്രപാന്വിതാ .. 52 ..

ജഹാസ മുദമാപന്നാ സ്മൃത്വാ സ്വപ്നം മുഹുർമുഹുഃ .

സഖീം പ്രാഹ തദാന്യാം വൈ സ്വപ്നവൃത്തം സവിസ്തരമ് .. 53 ..

കദാചിത്സാ വിഹാരാർഥമവാപോപവനം ശുഭമ് .

സഖീയുക്താ വിശാലാക്ഷീ ചമ്പകൈരുപശോഭിതമ് .. 54 ..

പുഷ്പാണി ചിന്വതീ ബാലാ ചമ്പകാധഃസ്ഥിതാബലാ .

അപശ്യദ്ബ്രാഹ്മണം മാർഗേ ആഗച്ഛന്തം ത്വരാന്വിതമ് .. 55 ..

തം പ്രണമ്യ ദ്വിജം ശ്യാമാ ബഭാഷേ മധുരം വചഃ .

കുതോ ദേശാന്മഹാഭാഗ കൃതമാഗമനം ത്വയാ .. 56 ..

ദ്വിജ ഉവാച

ഭാരദ്വാജാശ്രമാദ്ബാലേ നൂനമാഗമനം മമ .

ജാതം വൈ കാര്യയോഗേന കിം പൃച്ഛസി വദസ്വ മേ .. 57 ..

ശശികലോവാച

തത്രാശ്രമേ മഹാഭാഗ വർണനീയം കിമസ്തി വൈ .

ലോകാതിഗം വിശേഷേണ പ്രേക്ഷണീയതമം കില .. 58 ..

ബ്രാഹ്മണ ഉവാച

ധ്രുവസന്ധിസുതഃ ശ്രീമാനാസ്തേ സുദർശനോ നൃപഃ .

യഥാർഥനാമാ സുശ്രോണി വർതതേ പുരുഷോത്തമഃ .. 59 ..

തസ്യ ലോചനമത്യന്തം നിഷ്ഫലം പ്രതിഭാതി മേ .

യേന ദൃഷ്ടോ ന വാമോരു കുമാരസ്തു സുദർശനഃ .. 60 ..

ഏകത്ര നിഹിതാ ധാത്രാ ഗുണാഃ സർവേ സിസൃക്ഷുണാ .

ഗുണാനാമാകരം ദ്രഷ്ടും മന്യേ തേനൈവ കൗതുകാത് .. 61 ..

തവ യോഗ്യഃ കുമാരോഽസൗ ഭർതാ ഭവിതുമർഹതി .

യോഗോഽയം വിഹിതോഽപ്യാസീന്മണികാഞ്ചനയോരിവ .. 62 ..

ഇതി ശ്രീദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേഽഷ്ടാദശസാഹസ്ര്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ വിശ്വാമിത്രകഥോത്തരം രാജപുത്രസ്യ കാമബീജപ്രാപ്തിവർണനം നാമ സപ്തദശോഽധ്യായഃ .. 17 ..

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ_03/അധ്യായഃ_17&oldid=187853"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്